

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG“, br. 40/10, 6/13, 70/17 i 125/23) i člana 26 Zakona o Razvojnoj banci Crne Gore („Službeni list CG“, br. 99/24 i 140/25), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 27. februara 2026. godine, donio je

## **ODLUKU**

### **O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U RAZVOJNOJ BANCII CRNE GORE**

#### **Član 1**

U Odluci o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u Razvojnoj banci Crne Gore („Službeni list CG“, broj 94/25) u članu 2 stav 1 tačka 39 briše se.

Tačka 43 mijenja se i glasi:  
„43) **ritejl kljent** je kljent Razvojne banke čija izloženost, u skladu sa propisom kojim se uređuje adekvatnost kapitala Razvojne banke, zadovoljava uslove za tretman izloženosti prema portfoliju malih kredita sličnih karakteristika;“.

Dosadašnje tač. 40 do 53 postaju tač. 39 do 52.

#### **Član 2**

U članu 5 stav 4 i članu 28 stav 3 riječi: „jednom godišnje“ zamjenjuju se riječima: „jednom u dvije godine“.

#### **Član 3**

U članu 32 stav 2 tačka 4 riječi: „uključujući depozite bez naknade,“ brišu se.

U stavu 4 poslije riječi „izračunava“ dodaje se riječ „se“.

Stav 7 briše se.

Dosadašnji stav 8 postaje stav 7.

#### **Član 4**

U članu 33 stav 1 tač. 3 i 5 brišu se.

Dosadašnje tač. 4, 6 i 7 postaju tač. 3, 4 i 5.

## **Član 5**

Član 34 briše se.

## **Član 6**

U članu 35 stav 1 riječ „klijenata“ zamjenjuje se riječju „klijenta“.

U stavu 3 riječi: „stav 8“ zamjenjuju se riječima: „stav 7“, a riječi: „st. 6 i 8“ zamjenjuju se riječima: „st. 6 i 7“.

## **Član 7**

Član 36 briše se.

## **Član 8**

U članu 39 stav 3 u uvodnoj rečenici riječ „uzračunava“ zamjenjuje se riječju „izračunava“.

## **Član 9**

U članu 40 stav 8 tačka 2 riječi: „ili EUR-a“ zamjenjuju se riječima: „ili EUR“.

## **Član 10**

U članu 41 stav 1 tačka 2 riječi: „čl. 35, 36 i 38“ zamjenjuju se riječima: „čl. 35 i 38“.

U tački 3 riječi: „i člana 34“ brišu se.

## **Član 11**

U članu 44 stav 5 riječi: „i čl. 34 do 38“ zamjenjuju se riječima: „i čl. 35 do 38“, a riječ „stopa“ zamjenjuje se riječju „stope“.

## **Član 12**

U članu 45 stav 1 zarez i riječi: „i čl. 34 do 36“ zamjenjuju se riječima: „i člana 35“, a riječ „raspoređivanje“ zamjenjuje se riječju „raspoređivanjem“.

U stavu 2 riječi: „čl. 34 do 36“ zamjenjuju se riječima: „člana 35“.

Stav 4 mijenja se i glasi:

„(4) Razvojna banka, da bi izračunala udio projektovane komercijalne marže na reinvestirane novčane tokove koji se ponovo utvrđuju u neto prihodu od kamata, raspoređuje procijenjene pozicije po sljedećim vrstama proizvoda (koji se dalje dijele po geografskoj lokaciji), i valutama u kojima su denominovani:

1) vrste proizvoda finansijske aktive su:

- dužničke hartije od vrijednosti;
- krediti i avansi odobreni nefinansijskim velikim privrednim društvima;
- krediti i avansi odobreni domaćinstvima koji su obezbijeđeni hipotekama;
- krediti i avansi odobreni domaćinstvima, pri čemu krediti nijesu obezbijeđeni hipotekama;
- krediti i avansi odobreni ostalim drugim ugovornim stranama;
- ostali proizvodi u knjizi pozicija kojima se ne trguje;

2) vrste proizvoda finansijskih obaveza su:

- dužničke hartije od vrijednosti; i
- ostale obaveze u knjizi pozicija kojima se ne trguje.“

U stavu 5 tačka 2 riječi: „denominaciju valute“ zamjenjuju se riječima: „valutu u kojoj su denominovani“.

### **Član 13**

U članu 46 stav 1 u uvodnoj rečenici riječi: „i čl. 34 do 38“ zamjenjuju se riječima: „i čl. 35 do 38“.

U stavu 2 riječi: „kamatno plaćanje“ zamjenjuju se riječima: „plaćanje kamate“, a riječi: „kamatnog plaćanja koje“ zamjenjuju se riječima: „kamate koja se plaća koji“.

### **Član 14**

U članu 51 stav 2 tačka 3 briše se.

Dosadašnje tač. 4, 5 i 6 postaju tač. 3, 4 i 5.

### **Član 15**

U članu 110 stav 2 tačka 2 zarez i riječi: „uključujući i dnevno“ brišu se.

Na kraju tačke 4 dodaje se veznik „i“.

Tačka 5 briše se.

Dosadašnja tačka 6 postaje tačka 5.

## **Član 16**

U članu 112 stav 2 tačka 7 zarez i riječi: „uključujući i dnevno upravljanje likvidnošću“ brišu se.

U tački 13 riječ „diverifikovanost“ zamjenjuje se riječju „diversifikovanost“.

## **Član 17**

U članu 117 stav 1 tačka 3 riječi: „održavanje saradnje sa deponentima i“ zamjenjuju se riječima: „održavanja saradnje sa“.

## **Član 18**

U članu 118 stav 2 tač. 1 i 3 brišu se.

Dosadašnja tačka 2 postaje tačka 1, a tač. 4 do 8 postaju tač. 2 do 6.

## **Član 19**

U članu 119 stav 1 tačka 1 riječi: „smanjenje depozita,“ brišu se.

## **Član 20**

U članu 120 stav 1 tačka 1 riječi: „dnevnoj osnovi i u drugim utvrđenim periodima“ zamjenjuju se riječima: „redovnoj osnovi“.

Tačka 5 briše se.

Dosadašnje tač. 6 i 7 postaju tač. 5 i 6.

## **Član 21**

U članu 121 stav 1 riječ „likvidnosti“ zamjenjuje se riječima: „pokrivenosti likvidnom aktivom“.

Stav 2 briše se.

U stavu 3 riječ „likvidnosti“ zamjenjuje se riječima: „iz stava 1 ovog člana“.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 2.

## **Član 22**

Čl. 122 i 123 brišu se.

## **Član 23**

U članu 125 stav 2 tačka 1 riječi: „skup likvidnosti“ zamjenjuju se riječima: „skup likvidne aktive“, riječi: „ili, ako skupom likvidnosti upravlja centralna banka, neobavezujuće kreditne linije čije finansiranje još nije izvršeno, a na raspolaganju je Razvojnoj banci“ brišu se, a riječi: „skupa likvidnosti“ zamjenjuju se riječima: „skupa likvidne aktive“.

Stav 5 briše se.

## **Član 24**

U članu 126 st. 4 do 7 brišu se.

U stavu 10 riječi: „stava 9“ zamjenjuju se riječima: „stava 5“.

U stavu 11 u uvodnoj rečenici riječi: „st. 9 i 10“ zamjenjuju se riječima: „st. 5 i 6“.

Dosadašnji st. 8 do 11 postaju st. 4 do 7.

## **Član 25**

U članu 127 stav 1 tačka 1 briše se.

U tački 2 riječi: „velikih klijenata, uključujući depozite velikih klijenata i drugih izvora potencijalnog finansiranja“ brišu se.

Dosadašnje tač. 2 do 7 postaju tač. 1 do 6.

## **Član 26**

U članu 129 stav 2 riječi: „stav 8“ zamjenjuju se riječima: „stav 4“.

## **Član 27**

U članu 130 stav 1 tačka 4 tačka na kraju teksta zamjenjuje se tačka-zarezom i dodaje se nova tačka koja glasi:

„5) sredstva plasirana kod kreditnih institucija u Crnoj Gori sa rokom dospjeća do 30 kalendarskih dana.“.

Stav 4 mijenja se i glasi:

„(4) Na tržišnu vrijednost aktive 1. klase iz stava 1 tačka 5 ovog člana primjenjuje se korektivni faktor od 20%.“.

### **Član 28**

U članu 131 stav 2 riječi: „od najmanje 15%“ zamjenjuju se riječima: „od 25%“.

### **Član 29**

U članu 132 stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Razvojna banka izračunava bafer za likvidnost kao zbir aktive 1. i 2. klase.“.

St. 4 do 6 brišu se.

### **Član 30**

U članu 135 stav 2 tačka 1 briše se.

U tački 2 riječ „drugih“ briše se.

Tačka 3 briše se.

U tački 5 riječ „dodatne“ briše se.

Dosadašnje tač. 2, 4 i 5 postaju tač. 1, 2 i 3.

### **Član 31**

Naziv člana 136 mijenja se i glasi: „**Odlivi likvidne aktive za proizvode i usluge**“.

U stavu 2 tačka 1 riječ „druge“ briše se.

U tački 3 riječi: „kreditni obezbijeđeni hipotekom koje“ zamjenjuju se riječima: „kredite obezbijeđene hipotekom koji“.

U tački 4 riječi: „ritejlu i velikim klijentima“ brišu se.

U tački 5 riječi: „tačka 46“ zamjenjuju se riječima: „tačka 45“.

## **Član 32**

Čl. 137 i 138 brišu se.

## **Član 33**

Naziv člana 140 mijenja se i glasi: „**Odlivi po osnovu obaveza Razvojne banke**“.

St. 1 i 2 brišu se.

U stavu 3 poslije riječi: „proizilaze iz“ dodaje se riječ „njih“.

U stavu 5 riječi: „stavom 4“ zamjenjuju se riječima: „stavom 2“.

U stavu 6 riječi: „stava 5“ zamjenjuju se riječima: „stava 3“.

Dosadašnji st. 3 do 8 postaju st. 1 do 6.

## **Član 34**

U članu 141 stav 1 riječi: „tačka 46“ zamjenjuju se riječima: „tačka 45“.

U stavu 8 tačka 3 riječi: „Razvojne banke“ brišu se.

St. 9 i 10 brišu se.

U stavu 12 riječi: „stavom 11“ zamjenjuju se riječima: „stavom 9“.

Dosadašnji st. 11 i 12 postaju st. 9 i 10.

## **Član 35**

U članu 143 stav 5 riječi: „ti klijenti pripadaju kategoriji depozita ritejla“ zamjenjuju se riječima: „su ritejl klijenti“.

U stavu 6 tačka 1 riječi: „depozitima ritejla“ zamjenjuju se riječju „ritejlom“.

## **Član 36**

U članu 144 stav 1 riječi: „čl. 137 do 143“ zamjenjuju se riječima: „čl. 139 do 143“.

### **Član 37**

U članu 145 stav 2 tačka 1 poslije riječi „dana“ dodaju se riječi: „koja nijesu uključena u obračun aktive 1. i 2. klase“.

U stavu 5 riječi: „članom 140 stav 9“ zamjenjuju se riječima: „članom 141 stav 7“.

U stavu 7 riječi: „tačka 46“ zamjenjuju se riječima: „tačka 45“.

### **Član 38**

U članu 146 stav 2 tačka 1 mijenja se i glasi:  
„1) ako je pružalac zavisno društvo Razvojne banke;“.

### **Član 39**

U članu 150 stav 6 briše se.

### **Član 40**

U članu 152 stav 3 briše se.

### **Član 41**

U članu 153 st. 3 i 4 brišu se.

Dosadašnji stav 5 postaje stav 3.

### **Član 42**

U članu 155 stav 1 tačka 1 al. 2, 3 i 5 brišu se.

Dosadašnja alineja 4 postaje alineja 2.

U tački 3 riječi: „u čl. 156, 157 i 158“ zamjenjuju se riječima: „u članu 158“.

### **Član 43**

Čl. 156 i 157 brišu se.

### **Član 44**

U članu 158 stav 1 tačka 1 riječ „prijedbitnih“ zamjenjuje se riječima: „prijedbitnih“.

U tački 5 riječi: „uključujući oročene depozite,“ brišu se, a riječi: „čl. 154 do 157“ zamjenjuju se riječima: „čl. 154 i 155“.

## **Član 45**

U članu 161 stav 1 tačka 2 briše se.

Dosadašnje tač. 3 do 6 postaju tač. 2 do 5.

Stav 2 briše se.

## **Član 46**

U članu 162 stav 1 tačka 1 i članu 164 stav 1 tačka 1 riječi: „tačka 6“ zamjenjuju se riječima: „tačka 5“.

## **Član 47**

U prvom članu 167 naziv i broj člana mijenjaju se i glase:

**„Faktor zahtijevanih stabilnih izvora finansiranja od 50%**

**Član 166“**

U stavu 1 tačka 1 poslije alineje 4 dodaje se nova alineja koja glasi: „- nefinansijskim velikim klijentima, ritejl klijentima i MSP;“.

U tački 2 u uvodnoj rečenici riječi: „nefinansijskim velikim klijentima, ritejl klijentima i MSP;“ brišu se.

## **Član 48**

U drugom članu 167 stav 1 tačka 2 riječ „uplata“ zamjenjuje se riječju „uplatu“.

## **Član 49**

U članu 169 stav 4 tač. 1, 2 i 4 riječi: „tačka 46“ zamjenjuju se riječima: „tačka 45“.

## **Član 50**

U članu 170 stav 1 tačka 7 mijenja se i glasi: „7) izloženosti prema subjektima javnog sektora;“.

Tač. 8 i 10 brišu se.

U tački 9 riječ „varijacijske“ zamjenjuje se riječju „varijabilne“.

Dosadašnja tačka 9 postaje tačka 8.

St. 3 i 4 brišu se.

### **Član 51**

U uvodnoj rečenici člana 171 stav 1 i člana 172 stav 1 riječi: „tačka 46“ zamjenjuju se riječima: „tačka 45“.

### **Član 52**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

## **SAVJET CENTRALNE BANKE CRNE GORE**

O.br. 0101-1771-2/2026  
Podgorica, 27. februar 2026. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA  
G U V E R N E R K A**

**dr Irena Radović, s.r.**